

t5_measure1 (TMR-
rtH9Je24HFb16EdeWA8tmmYfJWVkgM37)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_finsub_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (k3_subset_1 X0 (k3_subset_1 X0 X1) = X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ X0))) \Rightarrow ((X2 = k7_setfam_1 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ X0)) \Rightarrow ((X3 \in X2) \Leftrightarrow (k3_subset_1 X0 X3 \in X1)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow ((v1_prob_1 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow ((X2 \in X1) \Rightarrow (k3_subset_1 X0 X2 \in X1)))) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v2_finsub_1 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (X1 = k7_setfam_1 X0 X1)$$